

LELEME LA GAE MPHATO WA 1

Toro ya Oketšo



SEPEDI

Kgato
ya:

3

Puku ya

3



Go bala ka sehlopha ga go hlahlwa

Pele o bala

- Phetlolla matlakala a kanegelo yeo ba tlilego go e bala. Boledisanang ka ga diswantsho.
- Kgopela barutwana gore ba nagane gore kanegelo e ka ba mabapi le eng ka go lebelela hlogo ya kanegelo le diswantsho.
- Hlagisa mantšu a maswa goba a bothata pele barutwana ba ka bala kanegelo.
- Dira dikarata tša mantšu e le go hlagisa tlotlontšu ye mpsha (lebelela lenaneo la tlotlontšu ye mpsha kua bokagareng bja letlakala la mafelolo la khabara.

Go bala la mathomo

- Barutwana ba swanetše go bala sengwalwa ka bobona
- Barutwana ba swanetše go bala ka setu goba ba ka bala ka go hebehebetša
- Tloga go morutwana yo o ye go yo mongwe, gomme o kgopele morutwana yo mongwe le yo mongwe gore a balele karolo ye nngwe ya sengwalwa godimo

Ditherišano

- Botšisa dipotšiso tša tekatlhao loganyo tše di theilwego godimo ga sengwalwa
- O tla lemoga gore mešongwana ye e lego kua mafelelong a puku e bohlokwa go hlahlha ditherišano ka phapošing. (Kgetha mešongwana ya maleba yeo e swanelago boemo bja barutwana.)

Go bala labobedi.

- Mo go matšatši ao a latelago, dumelela barutwana go bala puku gape, ka babedi ka babedi goba morutwana a le noši.
- Ela šedi go bala ka go thelela, popopolelo le tlotlontšu.
- E re barutwana ba ngwale mešongwana ya dihlopha ya go hlahlwa yeo e lego kua mafelelong a puku. (Kgetha mešongwana ya maleba yeo e swanelago boemo bja barutwana.)

E re barutwana ba diragatše diteng tša
sengwalwa ge go kgonega.



Barutwana ba swanetše go dira mešongwana ye e theilwego godimo ga go bala ka dihlopha ka morago ga ge ba badile. E re barutwana ba šome ka dihlopha go ngwala mešongwana ya maleba ya go bala ka dihlopha yeo e lego kua mafelelong a puku. Ba se ke ba ngwala ka pukung ye. Mešongwana ya go ngwalwa e swanetše go ngwalwa ka dipukung tša bona tša go ngwalela.

Toro ya Oketšo




Mantšiboa a maabane,
Oketšo o be a bala puku ye
e bolelago ka ga diphoofolo.

Ka morago o ile a swarwa
ke boroko, gomme a lora.



Naa Oketšo o lorile eng?
O lorile a na le dipaluni
tša gase tšeо di ilego tša
mo tšea tša mo iša godimo
lefaufaung.



Oketšo ge a dutše a fofa,
o ile a gahlana le nonyana.
"Dumela nonyana. Na o dula
mo?" Oketšo a botšiša.

"Ee, se ke sehлага sa ka,"
nonyana ya realo.






nonyana

sehlaga





Ka morago Oketšo
a gahlana le kgabo.
"Dumela kgabo.
Na o dula mo?
Oketšo a botšiša.

"Ee, wo ke mohlare wa
ka," gwa realo kgabo.





kgabo



"Dumela Morena Tau le
Morena Lepogo. Na le dula
mo?" gwa botšiša Oketšo.

"Ee, re dula ka sethokgweng,"
tau ya rora. "Ee, go bjalo,"
lelogo la rora.




lelogo

tau




"Dumela, tlou ye kgolo. Na o dula mo?" gwa botšiša Oketšo.

"Ee, le ke lapa la ka," ya bolela ka go letša molodi, tlou.




"Le nna ke dula mo," ya forola, tšhukudu. "Le nna ke dula mo," ya realo, tšhošwane ye nnyane. "Ke dula ka seolong."



tšhošwane





tšhukudu





tlou



Ka nako yeo Oketšo o ile a
fofa a ya thokong ya noka.
"Dumela Morena Kubu. Na o
dula mo?" gwa botšiša Oketšo.

"Ee, ye ke noka ya ka, gomme
ke dula le khudu," gwa potla
kubu.





kubu



noka





"Dumela Morena
Kwena. Na le wena o
dula mo?" gwa botšiša Oketšo.

"Ee, ke dula mo," gwa
ngongorega kwena. "Ge o sa
tloge mo, ke tla go swara, wa
ba dijo tša ka tša letena!"

"Nthušeng! Thušang!"

Oketšo a lla.







kwena

"Nka se kgone go fofa ka
boela morago! Kwena
e tlile go ntshwara!"
Oketšo a goelela.

"Tsoga, Oketšo. O a lora,"
gwa realo mmagwe.

"Ke nako ya gore o ye
sekolong!"





Oketšo o ile a botša mmagwe
ka ga diphoofolo ka moka
tšeо a gahlanego le tšona mo
torong ya gagwe.

“Tše dingwe di dula godimo ga
mehlare, tše dingwe di dula ka
sethokgweng, mola tše dingwe
di dula ka meetseng,” Oketšo a
botša mmagwe.

“Mo torong ya ka ke fofile ka
godimo ga tšona ka moka,” a
realo a kitimela pese ya sekolo.



Mešongwana ya go bala ka dihlopha



I

Lebelela diphoofolo tšeо Oketšo a di
bonego. Di bitšwa eng?
Di dula kae?





2

Hwetša ləntšu le le swanago le le le lego
ka le pokising la mathomo.

neng	kae	neng	eng
napa	mola	napa	gore
mono	mola	mono	moo
kgonna	kgonne	kgonega	kgonna
mang	mang	eng	neng
rata	reta	rata	ruta
noka	noga	nona	noka
bala	bela	bula	bala
kubu	kobo	kubu	kiba



3

Hwetša mafoko mo kanegelong, ao a
nago le khutlo ● leswao la potšišo ? le
ditsebjana “ ”. Ngwala mafoko ao ka
pukung ya gago ya go ngwalela.



4

Ngwala mošongwana wo o latelago
ka pukung ya gago ya go ngwalela.




Thala seswantšho sa ye nngwe ya diphoofolo
tše go bolelwago ka tšona ka go puku ye.
Ngwala mafoko a 2 ka ga phoofolo yeo.






5

Dira phaphete ya monwana



- Latela magomo a phaphete ya monwana ya phoofolo godimo ga pampiri, gomme o e sege.
- Šomiša dikhrayone tša gago go khalara phaphete ya gago ya monwana.



KA PELE

KA MORAGO



- Mamaretša merumo gomme o hlome phaphete monwaneng wa gago.
- Šomiša phaphete ya gago ya monwana go bolela le phaphete ya monwana ya mogwera wa gago.

LELEME LA GAE MPHATO WA 1



Puku ya 3

Hlogo:	Toro ya Oketšo
Leleme:	Sepedi
Kgato ya:	Leleme la gae Mphato wa 1 Kgato ya 3 Puku ya 3
Mohuta wa sengwalwa:	Kanegelo
Mantšu a tlwaelo:	ka ga, eng, yeo, ka gare ga, mola, mo, ye, lla, realo, go ya go
Tlotlontšu:	fofa, bolela, lla, rora, letša, seba, potla, forola, potla
Medumo:	th, tš, hl, ny, kg, bj, ng, tšh, tl, kh
Diteng, mareo le mabokgoni:	<ul style="list-style-type: none">▪ Go šomiša diswantšho go laetša le go bolela maina a diphofolo.▪ Go hlaloša fao diphofolo di dulago.▪ Go ngwalolla mafoko ao a nago le maswaodikga a a latelago: khutlo, leswao la potšišo le ditsebjana.▪ Go thala seswantšho gomme ka morago a ngwala mafoko a 2.▪ Go dira phaphete ya monwana.

SEPHOLEKE (CAPS) se nyaka gore barutiši ba bee nako ka thoko letšatši ka letšatši go bala ka sehlopha se se itšego sa go hlahlwa.

Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa go nyaka gore barutwana bao ba lego maemong a go lekana ka go bala ba bale sengwalwa sa go swana, ka dihlopha ka tlhahlo ya morutiši.

Morutiši o swanetše go beakanya paka ya go bala gore e akaretše mekgwana ya go bala go ya ka go bala ka go bona mantšu le difoneme le ya kweššo yeo barutwana ba tla e hlokago ge ba bala.


Gape mekgwana ye ya go bala e nyaka gore go be "go bolelwa ka sengwalwa" magare ga morutiši le bana gape le magare ga barutwana mo sehlopheng.

Dipuku tše di akaretša 'go bolela ka sengwalwa' tekatlhao loganyo le mešongwana ye mengwe ya go thuša barutiši gore ba kgone go hlahlha go bala ka sehlopha ka diphapošing tše bona.

ISBN 978-1-4315-2518-8



9 781431 525188



ISBN 978-1-4315-2518-8

**THIS BOOK MAY NOT
BE SOLD.**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street, Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Author: V McKay

Dipuku tše dingwe tše
Leleme la gae tše Mphato
wa 1. Rakeng ya dipuku:



Segwagwa se ya sekolong

Ke kgona go bala

Ka moka re ya sekolong

**Letšatši la dipapadi
la diphoofolo**



Re rata kgwele ya maoto

Go tšepeha

**Kolo e hwetša mogwera
yo moswa**

Chuck lori



Kgogotshadi ye khubedu

Ann o ya ngakeng

Toro ya Oketšo